Ьары дойдулар, пролетарийдара, холбоһуҥ!

САҺА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААҔЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ ДЕЛУТАТТАР ОРОЙУОННААҔЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Хаһыат 1931 сыл алтыныһы ыйтан тахсар

№ 87 (5443)

1980 сыл. От ыйын 19 күнэ СУБУОТА

Сыаната 2 харчы

Бүгүн биһиги Ийэ дойдубут столицатыгар, Москваҕа, XXII сайынҥы Олимпийскай оонньуулар саҕаланаллар. Олимпиада-80 эйэ, норуоттар хардарыта өйдөһүүлэрин уонна биир-гэ үлэлээһиннэрин дьылатыгар дьоһуннаах кылаатынан буолуохтун!

СҮӨҺҮ СҮМЭҺИННЭЭХ АҺЫЛЫКТАРА

Быйыл сүөһү аһылыгын соҕотуопкалааһынга совхоздар ааспыт сыллаҕар эрдэ киирбиттэрэ. Дьыл да күһаҕана суох. Ол үрдүнэн баччаанга диэри биир да совхоз сенилэйи уга, сенаһы, от мэккэтин баламмин, аналлаах звенолары да тэрийэ илик. Субу күннэргэ Эриллик Эристиин аатынан совхоз биир, «Чурапчы» совхоз икки звенону сүмэһиннээх аһылыктары балэмнээһинигэ тэрийэр баҕалаахтар да, ааллариын баһа хонно илик. Оттон Карл Маркс аатынан, Субуруускай аатынан совхоздар уопсай күүһүнэн, субуотуниһук бэрээдэгинэн балэмнииргэ суоттаһан бэйэлэрин сыыһа уоскутуналлар.

АВМ агрегаттар «Чурапчы» совхозтан ураты хаһаайыстыбаларга улэлиэхтээхтэр даҕаны, тэрээһини суоҕуттан тангылла, бородууксуйаны биэрэ иликтэр. Быйыл Карл Маркс аатынан совхоз 230, Субуруускай аатынан совхоз 230, Эриллик Эристиин аатынан совхоз 240 тонна от мэккэтин баламмир соруктаахтар. Онон АВМ агрегаттары үлэлэтиигэ суһал дьаһаллары ылыахха, быланы хайаан да толорулларын хааччыйыахха.

Сүөһүгэ сүмэһиннээх аһылык дьыл баччатыгар диэри баламмэтэ илигин совхоздар, кинилэр отделениеларын салайаччылара бу дьыалаҕа биллигин да суолта биэрбэттэриниэн, улахан суолталаах государственнай сорудах быһыытынан тиэрдэ сыһыаннабаттарыныан эрэ быһаарыахха сөп.

Күн-дьыл күүппэт. Аны аҕыйах хонугунан от хатыа-кууруо, инэмталаах веществоларын сүтэриэҕэ. Онон субу күннэргэ сүөһүгэ сүмэһиннээх, витаминнаах аһылыктары балэмнээһинигэ звенолары туруоруохха, бу үлэлэргэ общественность кометун, күргүөммээх субуотуниһуктары таба аттаран кодьүүстээхтик туһаныахха. Быйыл ороһуонтга 8300 тонна сиилэйи, 700-түү тонна сенаһы, от мэккэтин баламмир соруктаахпыт. Итн государственнай сорудах хайаан да толоруллуох тустаах, субу күннэртэн үлэҕэ тургунуохха.

Сүмэһиннээх аһылыктары баламнээһинигэ тахсыбыт улахан быһаарыыны АВМ агрегаттарга үлэҕэ эпшэтиннэстэрин үчүгэйдик өйдүүр дьоҥу аналаахытыыка, сиилэйи, сенаһы үгүүга шефтээхтэр комолорун мунутуур кодьүүстээхтик туһаныахтыыка, маассабай субуотуниһуктары тэрийдэхпитинэ эрэ туоратар кыахтаахпыт.

Бу күннэртэ, график быһыытынан, ороһуонтга 8100 тонна дорохкой аһылык, 3320 тонна сиилэс, 210 тонна от мэккэтэ, 560 тонна сенаж баламмэтэхтээх эбэ. Быйыл бары совхоздар уопсайа 2100 тонна эмкостаах иккилии сиилэс дьаһатын онгоруохтаахтара эмиэ толорулла илик.

Онон витаминнаах аһылыктары төһө түргэнник, долэйдик балэмнээммит общественнай суөһү быйылгы кыстыгын быһаарыыга, эти уонна үүтү онорон таһаарыыны үрдэтиигэ дьоһуннаах усулуобуйа буоларын таба өйдүүрбүт, тиирэрдиллибит былаан туолуутун хааччыйарбыт наада. Ол иһин бу үлэҕэ технука күүһүн кинигник туһаныахха, хонтуруолу күннэтэ олохтуохха.

ТЫЛЛАРЫГАР ТУРДУЛАР

Учуутах Гаврил Николаевич Аммосов начальниктаах «Эрчим» улэсыныылаҕ лаабырга суөһү аһылыгын соҕотуопкалааһынга үлэлээбитэ 20-чэ хонно. Кинилэр бу күннэргэ Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаабы отделениетыгар Этинг Эппиккэ оттууллар.

Оболор илларээ күннээҕи туругунан 20 тонна бастыҥ хаачыстыбалаах оту кэбиһэн, графиктарыгар киирдилэр. Онон эдэр отчуттар биэрбит бигэ тылларыгар турдулар.

И. ЧИЧИГИНАРОВ.

КӨМӨҔӨ ТАҔЫСТЫЛАР

Коммунальнай предприятиелар уонна тупсаран оҥоруу комбината Бабаҕара олохсуйан, шефтээх Субуруускай аатынан совхоз Хатылытаабы отделениетыгар сүөһү аһылыгын соҕотуопкалааһынга нормировщик А. Д. Толстоухов салайаччылаах 5 киһилээх бастайааннай звенону трактордаан, охсор уонна муниһар массыыналардаан ыытта.

От ыйын 16 күнүтэр комбинат рабочайдара Бабаҕара олохсуйан, Бааһымда үрдүттэн үлэлэрин саҕалаатылар.

От ыйын 21—атырдьах ыйын 4 күннэригэр ходуһаҕа буурдааһыннаах нәдиэлэлэр ОТТООҺУҤҤА—УДАРНАЙ ТЭТИМИ!

Партия уочараттаах XXVI съезһин үлэҕэ бэлэхтэрдээх көрсөр туһугар оттооһун быйылгы сорудаҕын ситиһиилээхтик толорор, сүү күннэргэ графикка киирэр иһин охсуһууга рабочайдары, общественнай тэрилтэлэри көҕүлүүр сыалтан уонна совхозтарга, отделениеларга, звеноларга үлэ эҥкорумтуотун мунутуурдук үрдэтэр, тэтимин түргэтэтэр иһин ороһуонтга от ыйын 21 күнүттэн атырдьах ыйын 4 күнүгэр диэри оттооһуҥҥа буурдааһыннаах икки нәдиэлэ бигэлэриннэ, социалистическай куотаһыҥы усулуобуйата битэргэтиннэ.

Оттооһун буурдааһыннаах икки нәдиэлэтигэр социалистическай куотаһыҥы кыайыылааҕынан сезоннааҕы сорудахтарыттан 30 бырыһыаныттан итэҕэһэ суөҕун соҕотуопкалаабыт, отторун 90 бырыһыанын I сортааҕынан кэбиһэн, куруөлэн фуражирдарга туттарбыт отделениелар, звенолар ааҕыллаллар.

Бу кэмнэ 1 отчужка тиксэринэн толору механизацихлаах звенолар 22, механизированнай ангардаахтар 8, көлө-илии звенолара 6, илиилэр 4, моой отчуттар 3 тонна оту, АВМ агрегаттар үүнэн иһэриниэн 140 тонна от мэккэтин баламмиэхтээхтэр.

КЫАЙЫЫЛААХТАРЫ НАҔАРААДАЛААЬЫН

Куотаһаһыта кыайыылааҕынан тахсыбыт совхоздар, отделениелар, звенолар ССКП райкомун, райсовет исполкомун Бочуотунай грамоталарынан наҕараадаланаллар. Үс бастакы миэстэни ылбыттар ороһуонтааҕы Бочуот дуоскатыгар таһаарыллаллар уонна кинилэргэ мааныы фондалар ананаллар:

— кылайыылаах отделениега ЛУАЗ автомашина, калии механизациилаах звеноларга «Урал» мотоцикл, механизированнай ангардаахтарга «Юпитер-3 К» мотоцикл, звеноларга иккискэ уонна үһүскэ «Дружба» эрбиилэр;

— көлө-илии звеноларыгар бастаабыкка «Юпитер-3 К» мотоцикл, 2 иккис миэстэҕэ «Дружба» эрбии, 3 үһүс миэстэҕэ көбүөр;

— илии звеноларыгар бастаабыкка «Урал» мотоцикл, 2 иккис миэстэҕэ «Дружба» эрбии, 3 үһүс миэстэҕэ көбүөр;

— АВМ агрегаттартан кыайыылаахтарга «Юпитер-3 К» мотоцикл;

— моой отчуттарга I—«Дружба» эрбии, II—көбүөр, III—миэбэл;

— шефтээх тэрилтэлэргэ кыайыылаахха—«Дружба», сельсоветтарга бастакыга—«Дружба» эрбии.

Түмүк атырдьах ыйын 5 күнүгэр ССКП райкомун бюротун, райсовет исполкомун холбоһуктаах мунньахтарыгар таһаарыллар.

А. А. Седалищев—ороһуон биир билиилээх механизатора. Кини быйыл Карл Маркс аатынан совхоз Одьулуукнаабы отделениетын алаастарыгар механизированнай ангардаах звенону салайбыр. Бу 8 киһилээх бөлүүс коллектив сезон устата 500 тонна оту соҕотуопкалыыр соруктаах. Виллиам Хаар Балаҕаттаах отчуда хоно сылдьан үлэлиилэр, Ходуһа хонуттара бу кураан күннэри таба тутаннан 45 оту туруордулар. Барыллаан алтахха, 60-са тонна дорохкой аһылык кэбиһиллибэ.

Снимокка: звеновод А. А. Седалищев миинэр миэтэкэ аттыгар.

П. Оконешников фотота.

х х х

«Сельхозтехника» коллектива «Чурапчы» совхозка сыл ахсын от хомууругар улахан кемэҥү оҥорор. Быйыл эмиэ С. Н. Пудов салайар звенота Дьаарылла соҕуруу алаастарыгар оттооһуну саҕалаабыта баллаҕа буолла.

«СО» корр.

САНААЛАРА ХОТООЙУ

Репортаж

Биһиги Эриллик Эристиин аатынан совхоз Хадаардааҕы отделениетын кинигэр—Үрүҥ Куҥлгэ сылдьан А. И. Андросов салайар механизированнай ангардаах звенотун отчуттарын ыйдарабыт. Мотоцикл миинэллэн, сахалар туустаан-ураанаан этэллэриниэн, дьоруо аты тобугунан охсуллар куолур оттооох ходуһалары сыыйтарабыт. Балачча сири айаннаан наадалаах дьоммут отуулара Баахыма бэрэ кэстүүлээх миэстэтигэр туралын, алааска хас да кэбиһиллээх оттор кажгалаһыттарын көрөбүт. Сиэнньигэс, Ньүөндэ, Баахыма үһүөн сэллиһэ алаастарга отчут баара кэстүбэт, онон Үһүн Сыһыыны эрэ сыыйтарабыт.

Сахалар былырыттан немох онностубут Бетүүрүөп куйаана таннарын сатыылаабыт кэмэ. Туох да бэйэлээх тулуйуох иһитэ буолбатах. Ону хата мотоцикл салгыныгар оҕустараа арыый абыранабыт. Кизһэ 6 чаас саҕана кэбиһээччилэри дьэ булабыт. Сана түгэхтэммит отроох сыарҕаны холбоммутунан ДТ-75 трактор сыралҕан куйаастан, күүстээх үлэттэн сындалыйбыттыы сынньана турар. Отчуттар тыа саҕатыгар, күлүк сири булан, иккис омурҕаннарыгар олороллор. Бэйэлэрин икки ардыларыгар сытыы-кылыс тылынан хаадьылаһан ыллаллар, сороҕор тэтимнээхтик күлсэн ньиргиһэллэр.

— Улэбитин бастаан Харамаайыттан саҕалаабыппыт,—диэн кэпсиир звеновод А. И. Андросов ыйытыыга хоруйдаан.— Онтон калии оттообут алаастарбытын бэйэҕит да көрөн кэллоххит дии. Оҕустараччылар билигин Арангастаахха сылдьаллар. Оттон мустараччы уонна бугуҥцуучтар эти энгэлдьийэн кестер Быда алааска үлэлиллэр. Ылбыт сирбит кизһ курдугун иһин, сто убаҕас буолан, көрдөрүүбүт ҕамньах. Билигин туругунан 20-тан тахса тонналаны кэбистибит.

Мустараччы Зиновий Иванов, бутулдьуттар Прокопий Осипов, быйыл VII кылааһы бүтэрбит үөрэнээччилэр Кеша Елисеев, Федя

(Бүтүүтүн 3-с стр. көр).

Оройуоннааҕы партийнай тэрилтэ активын мунньаҕа

ҮЛЭНИ—САҤА КӨРДӨБҮЛЛЭР ТАҺЫМНАРЫГАР

ССКП райкомун бастакы секретара И. П. ЛИСТИКОВ дакылаатыттан

Оройуон коммунистара, бары үлэһиттэрэ Советскай Союз Коммунистическай партиятын уочараттаах XXVI сьеһин ыҥырар туһунан ССКП КК бэс ыйынааҕы (1980 с.) Пленумун уураахтарын, дойдуга бүтүннүүтүгэр курдук, урдук биһирэбилинэн көрүстүлэр. Бу уураах үлэҕэ уонна политическай саҥа оро көтөҕүллүүтүн үөскэттэ.

ССКП Киин Комитетын Пленумун уураахтарыгар дьылалаан эппиэтэн оройуонҥа үгүс үлэ коллективтара, биирдиилээн үлэһиттэр, эбии социалистическай эбэһээтэлистибэлэри ылыннылар. Ленинскэй бочуоттаах грамотанан наҕараадаламмыт промкомбинат, Эрилик Эристиин аатынан совхоз «ЫБСЛКС 60 сыла» комсомольскай-ыччат ферма коллективтара былааннарыгар урутаан толорор дьулуурунан үлэлииллэр. Соловьев отделениетын чулуу отчута Николаев М. Д. салайар кэлим механизациялаах звенотун коллектива хас биирдии үлэһитигэр 170 тонна оту соҕотуопкалаан, былааны таһынан 120 тонна оту бэлэмниргэ эппиэтээх соруту туруорунна. Эмиэ бу отделениеттан Д. Д. Петров көлөнөн үлэлиир звенотун коллектива быйыл ааспыт сыллааҕытыттан 90 тонналаан элбэх оту бэлэмниргэ эбэһээтэлистибэ ылынан Болтоно отделениетын биллиилээх отчута В. П. Седалищев II салайар көлө-илии звенотун сирэй куоталаһыыга ыҥырбытын Седалищевтаах истиҥник ылынныҥлар уонна биирдии отчукка 49-лүү тонналаны оттуурга сорунтан-ныллар.

Бары партийнай тэрилтэлэр тэрийэр уонна маассабай-политическай үлэни бүтүннүүтүн ССКП XXVI съеһин достойнайдык көрсөр иһин охсуһууга, 1980 сыл уонна пятилетка бүттүүнүн былааннарын толоруу хаачыйыыга туһаайар, үлэһиттэри күүрдэр, көбүлүүр эбээһинэстээхтэр.

Соторутааҕыта буолан ааспыт уобаластааҕы партийнай тэрилтэ активын мунньаҕа «ССКП КК бэс ыйынааҕы (1980 с.) Пленумун түмүктэрин уонна Пленум уураахтарын, ССКП Киин Комитетын Генеральнай секретара табаарыс Л. И. Брежнев дакылаатын балаһыанньаларын уонна түмүктээһиннэрин олоххо киллэриигэ уобаластааҕы партийнай тэрилтэ соруктарын тустарынан» дакылааты ССКП обкомун бастакы секретара таб. Г. И. Чиряев оҥордо. Мунньах таб. Л. И. Брежнев Пленумҥа оҥорбут дакылаатыгар этиллибит балаһыанньалары уонна түмүктээһиннэри халбаннаабат салалтаҕа уонна толоруута ылынна.

Биһиги оройуон общественнай, сүөһү кыстыгын олус тэрээһиннээ суох түмүктээбиппит, сүөһүнү маассабайдык көлүһүнэн өлөрбүппүт, үүтү государствоҕа атыылааһын сыл аҥардаах былаанын тохтупут уонна сүөһү аһылыгын бэлэмнээһиҥҥэ олус хойутаан киирбиппит принципиальнай критикаҕа тардылынна.

ССКП обкомун партийнай комиссиятын бириэдэтэ оройуонҥа тыа хаһаайыстыбатын бородуукуйатын государствоҕа атыылааһын былааннарын толоруу хаачыйыыга партия райкомун тэрийэр үлэтин туһунан боппуруоһу бэрэбиэркэлээтэ. Комиссия ордук үс сүрүн боппуруоска—бастакытынан, уураахтар, быһаарыылар уонна биирдиилээн дьаһаллар туолууларын хонтуруоллааһын мөлтөҕөр, систематата суоҕар, толоруу дьиссипилиинэтэ бары араҥа кадрдарга намыһаҕар; иккиһинэн партия райкома уонна парткомнар тыа хаһаайыстыбатын специалистарын кытта үлэлэрэ мөлтөҕөр, киниэхтэн көрдөбүл намыһаҕар, ол түмүгэр сорох специалистар инициатива суох үлэлииллэригэр, сүөһү иитиитигэр үлэлиир рабочай кадрдар наһаа бара-кэлэ туралларыгар, кинилэр үлэлиир уонна олорор усулуобуйалара кыһаҕанныык тэриллэригэр уонна, үсүһүнэн, бары фермаларга «улахан үүт иһин» охсуһуу олус мөлтөхтүк тэриллэригэр, ферма үлэһиттэрин ортолоругар социалистическай куоталаһыы формальнайдык, түмүгэ суохтук ыытыллалларыгар — тоһоҕолоон тохтоото.

Онус пятилетка түмүктэнэрэ сыл аҥара хаалла. Оттон эти государствоҕа атыылааһыҥҥа от ыйын 1 күнүнээҕи туругунан түөрт аҥар сыллааҕы былааны толоруута 208 тонна, ол иһигэр Карл Маркс аатынан совхоз 456 тонна, Субуруускай аатынан уонна «Чурапчы» совхозтар 248—280 тонна иэстээхтэр. Пятилетка соруктарын эти атыылааһыҥҥа Эрилик Эристиин аатынан совхоз эрэ толорор.

Түөрт аҥар сылга оройуон 32010 тонна үүтү туттарарын оннугар 29687 тонната атыылаан, былаан 92,7 эрэ бырыһыан толорулунна.

Ордук улахан дьиксиниилээх балаһыанньа үүтү государствоҕа туттарыыга үөскээтэ. Сыл бастакы аҥарыгар үүтү валовойунан ыаһын былаана 89 эрэ бырыһыаҥҥа тиийэн, 529 тоннанан туолбата. Үүтү соҕотуоппалааһын былаана оройуон урдүнэн 68 эрэ бырыһыан туолла, республикатаа сыл аҥарыгар толорботох үүтүн 23 бырыһыанын биһиги оройуоммут ылар.

Үүккэ ордук, урукку тан буоларын курдук, «Чурапчы», Субуруускай аатынан совхозтар хааллан иһэллэр. Ыам уонна бэс ыйдарыгар үүтү государствоҕа туттарыыга тэрээһин мөлтөҕүттэн үүт товарноһа наһаа таныгары түстэ. Эрилик Эристиин аатынан совхоз (тт. Сергеев С. И., Дмитриев Н. С.) 6 ыйга 425 тонна үүтү, ыабыт валовой үүтүн 35,5 бырыһыанын ныырайга иһэртэ, «онио-манна» тутунна. Итиг урдүнэн Хайахсыт отделениета (управл. т. Васильев М. Е.), «Үөт» фермаларыгар сепараторнай пууну от ыйын 8 күнүгэр диэри үлэлэппэккэ олордо. Чакыр отделениета (урукку управл. т. Титов В. Г.) сыл аҥарыгар биирдии фуражнай ынахтан ыаһыны былырыыҥҥытааҕар 223 кг-нан түһэрдэ. Дьиҥэр сайыҥҥы мэччирэҥ түөрт ыйыгар биирдии фуражнай ынахтан 850 кг үүтү ыахтааҕыт, государствоҕа 5200 тонна үүтү туттарыахтааҕыт.

Аҥардас быйыҥҥы сыл алта ыйыгар 1184 ынах сүөһү, ол иһигэр 516 сааска төрүөх туһата суох өллө. Оттон 1980 сылга государствоҕа эти атыылааһын былаанын толорор туһугар сыл аҥа хаалбыт кэмигэр 1796 тонна эти оҥоруохтааххыт. Итиниэхэ от ыйын 1 күнүнээҕи туругунан бүлүүччү иитиллиэхтээх сүөһүнү таһынан баараҕа суоҕа 2640 ынах, 2621 сылгы сүөһүлээхпит.

Былааны толорор иһин субуруускайдар биирдии субаны сайын устата 130 кг төлөһүтэргэ партия обкомунан биһирэммит бачыымнарын хас биирдии субан сүөһү бэстуутэ дьиннээхтик өйөөн, государствоҕа туттарыллар сүөһү ортотунан 320 кг-мы үктүүрүн ситиһиэхтээх.

Хаалбыт алта ыйга 5393 тонна үүтү государствоҕа атыылыахтаахпыт. Оттон былырыын ити кэмҥэ баара-суоҕа 4114 тоннаны атыылаабыппыт. Оноҕ ити соругу толоруута райком бюротун уураҕа, бэлиэтээбит дьаһаллара туолуутун хонтуруоллуур оройуоннааҕы комиссия тэрилиннэ.

Билиҥҥи туругунан совхозтар директордара уонна отделениелар управляющайдара эппиэтинэһэ суох сыһыаннаспыттарыттан сайылыкка туруоруллуохтаах 34 КВ оһохтортон 18-һа эрэ үлэлиир.

Алта ыйга үүт товарноһа 73 бырыһыаҥҥа тахсыахта. Ону 95 бырыһыаҥҥа тиэрдэр соруктурар.

Райсовет исполкома уонна бьһаарыытынан быйыл сельсоветтар исполкомнара 270 тонна үүтү нэһилиэнньэттэн хомуйуохтаахтара, алта ыйга баара-суоҕа 17 эрэ тонна хомулунна.

Пятилетка түөрт сылыгар оройуон совхозтара тыа хаһаайыстыбатын культураларын государствоҕа туттарыыга иэстэрэ олус улахаттар: хортуоппуйга—816 тонна, оҕуруот астарыгар—15 тонна.

Быйыл оройуон үрдүнэн нүөлсүтүүлээх кормовой культуралары 5 звено үлэлиэхтээх этэ. Эрилик Эристиин аатынан совхоз дирекцията, парткома бу боппуруоска сэнтээх суолтаны биэрбэтилэр. Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтааҕы отделениета (Себакин Д. Н.) кормовой культура ыһыытын олус хойутатта, ардахтатыы систематата эссэ да оҥоһулла илик. Хортуоппуйу олордуу былаана Субуруускай аатынан совхоз (Ефремов А. В., Ефимов Е. Е.) 35 гектарынан толорбото. Бары былааннарын толорботохтортон, совхозтар партком нара, тыа хаһаайыстыбатын управлениета кытаанахтык ыйытыахтаахтар.

Сылтан сыл аайы ыһыы уопсай кээмэйэ, чуолаан кормовой культуралар ыһыылара, кэҥээн иһиэхтээхтэр. Оттон солооһун үлэлэригэр, бааһыналары кэҥэтиигэ оройуоннааҕы мелиорация ПМК-та (Романов В. И.) тулуйуллубат бодьон бытаарыылары таһаарда. ПМК тэрүттээһиниттэн ыла баара-суоҕа 50-ча гектар бааһыналары оҥордо.

Аны сүүрбэччэ хонугунан бааһына үүнүүтүн хомуйуохтаах комбайннары өрөмүөннээһин атырдьах ыйын 1 күнүгэр диэри бүтэриллиэхтээх. Кимнээх үлэлиэхтээхтэрэ чуолкайданыахтаахтар.

Сиэмэ бурдугу ыраастыыр массыыналар, площадкалар, ыскылааттар, подвалар бэлэмниллиэхтээхтэр. Субуруускай аатынан совхоз дирекцията хортуоппуй саҥа пол һалын туган үлэҕэ киллэриитэ эбии дьаһалы ылара мөльуйуллар.

Быйыл оройуон совхозтара 32400 тонна оту, 8300 тонна силэһи, 700 тонна сенаһы, 700 тонна от мээккэтин бэлэмниэхтээхтэр. 2100 тонна киирор силлэс траншеятын тутуохтаахтар.

Сүөһү аһылыгын бэлэмнээһини сорох оттуннан уратылардаах буолла. Оттонор алаастар 70 бырыһыаннара уу буоллулар, итинэн сибээстээн үлэ оҕорон таһаарыыта биирдии үлэһиккэ лаппа аччыыра. Билиҥҥи туругунан оройуон урдүнэн баара-суоҕа 915 эрэ тонна кэбиһилиннэ, оттон график быһыытынан 7200 тонна кэбиһиллиэхтээх этэ.

Сүрүн болҕомто үлэ режимин кытаанахтык тутуһууга, үлэ дьиссипилиинэтин бөҕөргөтүүгэ ууруллуохтаах. Сиэнтиктэр сабаҕалыылларыынан, сайын иккис аҥара лаппа ардахтаах буолара күүтүллэр. Былырыын окко хойутаан киирэн баран, ардах кэмигэр кураан күннэри «тоҥара биэриэ» диэн таах олорон биэрбиппит. Үгүстэн биир холобур: Одьулуунтан Сысолятин Н. Н. звенота «Дьуоруку» диэн чоҥолох алааска 17 хонугу быһа оттообута.

Совхозтар директордара, отделениелар управляющайдара, бары звеньевойдар от хаачыстыбатыгар сүрүн болҕомтону ууруохтаахтар. Хас отделение аайы оту былыырга, хаачыстыбатын быһаарарга авторитетнай комиссия үлэлиэхтээх.

Сүмэһиннээх аһылыгы бэлэмнээһиҥҥэ олус бытаардыбыт, бачча кэмҥэ диэри биир да тонна бэлэмниэ илик. АВМ агрегаттарын звеноларын үлэлэтиигэ ордук улахан хойутааһыны, суолта биэрбэттиги сыһыаннаһыны Хоптоҕо (управляющай Луковцев М. П.), Болтоно (управляющай Яковлев И. И.) отделениелара таһаардылар.

Партийнай тэрилтэлэр отчуттар ортолоругар социалистическай куоталаһыыны чопчу тэрийиэхтээхтэр. ССКП обкома от ыйын 5 күнүттэн атырдьах ыйын 5 күнүгэр диэри ходуһаҕа ударнай ыйы биллэрдэ. Ити кэмҥэ совхозтар барыта 16200 тонна оту кэбиһиэхтээхтэр, силэһи угуутун бүтэриэхтээхтэр. Тыа хаһаайыстыбатын министерствота Амма сүүнньүтэр олорор үс ыаллыы оройуоннар отделениеларыгар аналлаах социалистическай куоталаһыы усулуобуйатын оҥордо. Оннук биһигиттэн бөлүүгүрдэ уснаа сорбиэттэр киирсиэхтэхтэр.

Шефтээх тэрилтэлэр 1060 тонна оту бэлэмниир сорудахтаахтар. Сельсоветтар исполкомнарыгар хас биирдиилэригэр 60—70 тоннаҕа сорудах түһэрилиннэ. Общественность көмөтүнэн 3110 тонна оттонуохтаах. Окко общественностан 973 киһи бастаанынай үлэлиир уонна субуотуунньуктарга быста, 245 гектар таллыына, 16 тонна кэбиһилиннэ. Ол эрээри нэһилиэнньэни маассабайдык таһаардыбыт диир кыах ыыт суох.

Оройуон сорох промышленнай тэрилтэлэригэр ыарахан балаһыанньа үөскээтэ. Ол курдук, лесопункт (Евграфов Г. Н.) сыл аҥардаах былаанын 92,5 эрэ бырыһыан толордо. «Сельхозтехника» (Борисов Е. А.), промкомбинат (Листиков А. П.), эт-үүт комбината (Малышев А. К.) бородуукуйа сүрүн көрүҥнэрин оҥоруу сорудахтарын толорботулар. Пятилеткатааҕы сорудахтарын «Якутсельстрой» ТМУ-та (Синцев И. Н.) 455 тыһ. солк., «Якутколхозстрой» ТМУ-та (Плотников С. Н.) 340 тыһ. солк. кыайбакка иһэллэр.

Капитальнай тутууну ыытыыга олус улахан хааллы сыл аҥарыгар совхозтар хаһаайыстыбаннай ньыманан тутуулларыгар таҕыста. Совхозтарга 574 тыһ. солк. тутар-таҥар үлэ 12 эрэ бырыһыаныгар толорулунна.

Райпо табаар эргиирин түөрт аҥар сыллаах былаанытан 635 тыһ. солк. хаалыылаах иһэр. Оттон общественнай аһылык былаанын 631 тыһ. солк. аҥарда. Ол гынан баран сыл аҥардаах былаанын 98,6 эрэ бырыһыан толорбут. Райпо үгүс кииниилээх коллектива пятилетка уонна 1980 сыл государственнай былааннарын бары көрүҥнэринэн толоруу хаачыйыахтаах.

Райбыткомбинат сүрүннээн пятилеткатааҕы былааннарын үүнэн иһэрин толорор, ол гынан баран саастан халааҕа мэһэйдээһинитэн 6 ыйдааҕы былаанын 8 тыһ. солк. кыайан толорбото.

Хас биирдии күн биһигини партия XXVI съеһигэр чугаһатан иһэр. Бу кэрэ-бэлиэ событиены экономика уонна культура сайдыытыгар саҥа ситиһиилэринэн, үлэҕэ дьоһуннаах бэлэхтэринэн көрсүү, 1980 сылы ударнай үлэ, ленинскэй, коммунистическайдыы үлэ сылынан оҥоруу—хас биирдии партийнай тэрилтэ чиэһин дьылата, хас биирдии коммунист, хас биирдии үлэһит урдук патриотическай иэһэ.

Оройуоннааҕы партийнай тэрилтэ ССКП КК бэс ыйынааҕы (1980 с.) Пленумун уураахтарын, Пленумҥа табаарыс Л. И. Брежнев дакылаатыгар этиллибит балаһыанньалары уонна түмүктээһиннэри биир санаанан өйүүр уонна бэйэтин кэккэтин, оройуон бары үлэһиттэрин партия уочараттаах XXVI съеһин достойнайдык көрсөргө түмэ тардыыга айымньылаахтык үлэлиэҕэ диэн ССКП Киин Комитетын, партия обкомун эрэннэрэр.

МУННЬАХ КЫТТЫЛААХТАРЫН ЭТИИЛЭРИТТЭН

Табаарыс И. П. Листиков дакылаатын дьүүлэһиигэ бастакынан тыл эпэит Карл Маркс аатынан совхоз парткомун секретара **М. С. Оконешников** ССКП Киин Комитетын бэс ыйынааҕы Пленумугар партия иһ уонна тас политика боппуруостарыгар утумнаах, быһаарыылаах дьаһалларын ылара диринник ырытыллыбыттарын, эйэ дьылаатын иһин дьикнэх охсуһааччы, төрийэтчи буолара эссэ төгүл көрдөрүллүбүттэрин бэлиэтээтэ. Партия XXVI съэһэ ынырыллыбытын совхоз рабочайдара үрдүк өрө көтөҕүллүүнэн көрүстүлэр. Бу историческай датаны үлэнэн балэхтэрдээх көрсөргө быһаарыныылаахтар. Мэччирэҥ ыйдарыгар үгүс үүтү ыырга болҕугурдар, үүт хаачыстыбатын үрдэтэргэ мүтүдайдар ынырыны таһаарар оройуонтан көҕүлээччилэринэн буоллулар. Оны совхоз бары фермалара өйөөн, социалистическай куоталаһыныы кэҥэнин тэнитэн иһэллэр. Араатар итинтэн салгыы Аллараа Бостоохтон кэлэр кини айан суолун тутууну тургутэтэргэ этто.

Эриллик Эристиин аатынан совхоз наставник-инструктора **А. Т. Кузьмина** бэйэтин этиитин сүөһүттэн ылыллар бородууксуталарыгар элбэтии боппуруостарыгар анаата. Быйыллыгы курдук учүтэй мэччирэҥнээх гыллга хайа баҕарар ыһахтан 2000 кг үүтү ыыр кыах толору баар. Маныаха эбии аһылыгы кэҥэтии наадыйар эрэ эрэйиллэр. Ол эрээри үгүс фермаларга сайы лыжка тахсыахтан ити кыаллыбата. Бу—төрээһин итэҕэһин тэбиитэ. Оҥу кэннэрэ охсор кэм келлэ. Араатар итинтэн салгыы эдэр ыанньыксыттарга наставничествоны төрийэн боппуруостарытар чопчу этиилэрин киллэрдэ.

Народнай контруруол оройуоннаабы комитетын председателэ **А. Е. Филиппов,** норуот хаһаайыстыбатын былааннара туолууларыгар контруруолу күүһүрдүүгэ ураты суолта бэриллэр буолбутун бэлиэтээн туран, соҕурох хаһаайыстыбаннай салайааччылар народнай контролердар хас биирдии этиилэригэр болҕомтону ууран, тута быһаарыылаах дьаһаллары ылан испэттэрин критикалаата. Ол курдук, Субуруускай аатынан совхоз салаатата кэлин бал тараа сылга сиэмэ хортуоппуйу харайыыны кыайыыһыа оройуоннаабы комитекка биэс төгүл дьүүллэнэ да бачаанга диэри саҥа подвал тутуутун быһаарбакка олорор. Маннык быһыыны кытаанахтык сэмэлиэххэ, үлэҕэ баар итэҕэстэри туоратыыга норуот контролердарын этиилэрин мэлдьи болҕомто киинигэр ылыахха.

— Дизельнай электростанция коллектива ССКП КК бэс ыйынааҕы (1980 с.) Пленумун уураахтарын улахан астыныынан, биһирэбилинэн көрүстэ. Биир идэлээх 18 коллективтар социалистическай куоталаһыыларыгар бастакы кварталга—иккис, иккис кварталга—үһүс миэстэлэргэ тардыстыбыт. Энергетиктэр ССКП XXVI съэһин достойнай балэхтэрдээх көрсөргө саҥа үрдэтиллибит соруктары туруорунан үлэлииллэр. Сыл бастакы ангарыгар элбэх - өрөмүөн ыытыллыыга. Норуот хаһаайыстыбатын энергиянан хааччыйыыга байәбиттэн тутулуктааҕы барытын сөҕө сатыыбыт. Ол эрээри биһиэхиттэн тутулуга суох элбэх ыарахаттар баалларын. Уматыгынан, оборудуоватырыйаалларынан ситэтэ суох хааччыллынныбыт. Электролиниялар эргэриилэриттэн, түбэһиэхчэ дьон сыыһа быһыларыттан энергия арыы быста-быста бэриллэр. Электростанция оройуон киинин кытта сылдьыһар суола суоҕа, телефон аанньа үлэлээбэтэ биһиги үлэбитин эмиэ ыараттар. Маныаха сэптээх болҕомтону ууран кэм келлэ,—диэтэ дизельнай электростанция начальнига **С. А. Фуртатов.**

Субуруускай аатынан совхоз директора **А. В. Ефремов** партия XXVI съэһэ ынырыллыытын совхоз рабочайдарын үрдэттэхтэриниэ, күн-дьыл ыһэйдээбэтэриниэ графигы тутуспатталлар даҕаны, лаппа чугасаһарга үүтэ баҕалаахтарын туһунан кэпсиллэр.

— Бу Кырыс эргин маршруттаах сирбит чугаһаата. Күөгүйэ, Төбөтү. Дириҥ Күөл эрэ хаалллылар. Онтон балачча үүнүүлээх Таатта эҥэр алаастарга көҕүөхтээхпит,—диэн ити үтүө баҕа санааларын чиҥэтэн биирэр түсчут Е. К. Осипов.

Звено отчуттара былаанныах 400 тонналарын толорор туһугар күннээҕи режимы, үлэ дьиссиплинэтин кытаанахтык тутуһар, социалистическай куоталаһыыны кэҥэтиигэ саҥаны, бастыҥы туһанар соруктаактар. Ити курдук, Хаҥалас отделениетын бу мехканизированнай звенотун рабочайдара күүс сайын быйаҥын ломсуспахтаан хаалларга дьулуурдара улаханын, санаалара хотоойуллуон.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Снимоктарга: (хаҥас) үөһээ—звеньевой А. И. Андросов, аллараа—түсчут Е. К. Осипов, уҥа—бригадьыыттар

П. Оконешников фотолэрэ.

САНААЛАРА ХОТООЙУ

(Бүтүүтэ. Иннин 1 стр. көр).

Осипов, чугас үлэлиир буоланнар, дьоннорун кытта омуруһаньаһаллар эбит. Арай обустораавчылар Александр Дьячковскай, Константин Пирожков бэйэлэрэ туспа чэйдиллэр үһү. Үлэ хьамыытын, режимин, инники соруктарын тустарынан ыйыталаһабыт.

— Сарсыарда 7 чаастан кинэн 9 чааска диэри үлэлиибит. Күнүгэ 4-түү оту туруорабыт. Бэлэрдиилэрин барыллаан 15-тин центнериниэн суоттуубут, мээрэйдиниэхпитэ төбө буолара биллибэт,—диэн кэпсиир кыдамаһыт В. И. Андросов.

Совхоз дирекцията, парткома үлэһиттэри көҕүлүүр сыалтан от ыйын 28 күнүгэр диэри түмүккэ графикка киирбит звенолары убаһаһан бириэмийэлиргэ быһаарбыттар. Бу звено отчуттара ити кэмҥэ сезоннаабы сорудахтарын 37 бырыһыанын ылыахтахтар. Ол аата 148 тонна оту көбүһүөхтээхтэр. Ити, биллэн турар, ыарахан уонна эрэнэттээх. Оттоон бэйэлэрэ санааларын түһэрбэттэр. Өскөтө техника алдьамматаҕына, үлэ онорумтуогун өссө

Ферма ахсын—сүөһү аһылыгын эрэллээх саппааһын

ССРС КСУ иһитиннэрэринэн, от ыйын 4 күнүгэр диэри анаан ыһыллыбыт уонна бэйэлэрэ үүнэр оттор 38,2 мөлүйүөн гектарга охсуллубуттар. 19 мөлүйүөнтэн тахса тонна от, 36 мөлүйүөн кэриҥэ тонна силлэс соҕотуонкалаҥна. 2,5 мөлүйүөнтэн тахса тонна от мээкэтэ итиэннэ итиннэ маарынныыр аһылыктар бэлэмнэннилэр.

(ССТА).

● *Бачыымы өйүүллэр*

КЫЛААТТАРЫН КИЛЛЭРИЭХТЭРЭ

Общественнай сүөһүтэ үгүн соҕотуопкалыырга, [illegible]ойу, сылаас кыстыты тэрийсиигэ Хаҥалас нэһилиэгин кырдьаҕастарын эбэһээталистибэлэрин Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтааҕы отделениетын пенсионердара, кырдьаҕастара уонна бастайааннай үлэлээхтэрэ иэтин биһирэбилиниэн көрсүбүттэрэ. Киниилэр бэйэлэрин үлэлээһиэхтэрин бачыымын өйөөн чопчу соруктары туруорунан үлэлиигэ быһаарыннылар.

Ол курдук, 190 тонна оту бэлэмнээн туттарарга, оҕо комбинатын эргэ дьиэтин саҥардан тутарга, кэлэ 20 сыарҕатын, 20 килиэккэни, 50 кыраабылы, 100 нөһүөмү ыраастыыр курдьоҕу, 50 ыһах ыыр олоппоһу оногорго, 500 устуука ыһах быатын хатарга, 30 хотуур хотоннор өрөмүөннэригэр, кыстык фермаларга кыбыы-дьаа онохуттуурга активнайдык кыттарбыт тылларын бигэрэн субу күннэргэ күргүөмнээхтик үлэлии-хамсыы сылдьаллар.

Ити үлэни «Бочуот знака» ордена кавалердара И. А. Собакин, коммунист И. Г. Собакин уо. д. а. баһылаан-көҕүлээн алайаллар. Сут-күрээн дьыллар түбүлэһиннэрин эттэрииэн-хаамнарыынан биибит. Үлэ-хамнаска эриллибит, инники мыҥдьырдарын баһылаабыт көҕүлиэк ытык көрдьаҕастарын бу саҕалаһыннара отделениета улахан көмөнөн буоларыгар, производствоҕа сэргэхсийиигэ үөскэтиигэр саарбаҕалыыбыт.

А. МАКАРОВ.

● *Маны онгоһоон туһлуун*

ОТУ КУУРДАР МАС ТУРБА

Республика үтүөлээх рационализатора В. Н. Исаков РТ-180 маркалаах турбаҕа оту куурдар ньымата көрахтабиллээх. Оннук турба суох сиригэр бороотуойдук маһынан оногуохха эмиэ сөп. Ол иһин Карл Маркс аатынан совхоз Бахчатаабы отделениетын старшай бригадьыыра С. С. Неговицын РТ-180 маркалаах турба кэстүбэтинэн, ыдьа сылдьэргэ ууһатуллан оту куурдуура итинник турбаларын маһынан солбуйда.

РТ-180 турба саҕа диаметрдаах дискэлэри мэҥэн эрбээн ылан баран ортолорунан тэнитэ охсуллар. Кэбиһиллиэхтээх от уһунуттан көрөн 4—5 оннук дискэни сиэнньиэс титиргиннэн төгүрүччү тигиллэр. РТ турбаталар быыһа албуунэн бигэ окко бастайааннай итинник икки мас турбалары олордуохха сөп (уруһуйга көр).

П. ИННОКЕНТЬЕВ.

Бүгүн Москватаабыт XXII сайынгы Олимпийскай оонньуулар саҕаланаллар



А. Типографов художник плаката. «Плакат» издательство. ССТА фотохрониката.

ЭЙЭ, ДОҔОРДОҺУУ БЫРААҺЫННЬЫГА

Бүгүн В. И. Ленин аатынан Киин стадионга эйэ уонна норуоттар доҕордоһууларын бырааһынньытын символа—Олимпийскай уот умайыа! Олимпиада сүрүн докумуоннугар—Олимпийскай Хартиаҕа аан дойду спортсменнарын бастыларынан эйэҕэ уонна үтүө сыһыанга дьулуһуу буоларын туһунан сүрүллар. Эт-хаан оттүнэн доруобай, эргиччи сайдыылаах киһини иитэр соруктаах ССРС спорда уонна физкультурата олимпийскай хамсааһынга биллэр сабыдыалланныыр.

Быйыл Олимпийскай оонньуулар сүүрбэ аҕыс үйэлээх историкларыгар аан бастаан эйэ уонна көҥүл, тэҥ бырааптаныы уонна норуоттар доҕордоһууларга туругурбут сиригэр—Советскай Союзка ыытыллаллар. Биһиги чулуу спортсменнарбыт, оҕо иһиҥэр биһиги бинир дойдулаахпыт Павел Пинигин, советскай спорт чиэһин комүскүөхтэрэ.

Билигин общество олоҕун чаҕылхай көстүүтүнэн буолбут Олимпийскай оонньуулар молүйүоннүэн спорду тапталлаах, эдэр ыччаттары тардаллар. Үлэ, уорэх кыайыылаахтара бу сүнньэннээхэй спортивнай бырааһынныгы көрө барар чиэстэнииллэр. Биһиги оройуоммут комсомольскай комитетын бырабыытынан Болтоҥо аҕыс кылаастаах оскуолатын учуутала Н. Д. Кронников, Мугудай отделениетын комсомольскай тэриллэтин секретара А. Н. Аммосова, кадровай булчут, комсомол уобаластаабы комитетын чилиэнэ А. Г. Адамов, оройуоннаабы хаһыат редакциятын отделын сэбиэдиссэйэ С. А. Попов олоҕу путевкаларга тэҥнэстилэр.

Олимпиада чаҕылхай уота сир бары мунньуктарын сырдаттын!

Уолбутугар ситиһиини баҕарабыт

О, спорт! Эн — дуоһуйуугун!
О, спорт! Эн — кырдьыккын!
О, спорт! Эн — төрүүтүн!
О, спорт! Эн — өрөгөйүн!
О, спорт! Эн — эйэҕин!—

диэн Олимпийскай оонньуулары төрүттээбит Пьер де Кубертен спорду айхаллыыр одатыгар суруйбута. Москватаабы Олимпиада, кырдьык да, дойдулар уонна континеннэр чулуу спортсменнарын Эйэҕэ дьулуһууларын чаҕылхай көстүүтүнэн буолуоҕа. Биһиги уолбут Павел Пинигин бу өрөгөйдөөх бырааһынныгы кытыылааба буолбутунан киэн туттабыт, киниэхэ төрөөбүт сирин дьонун-сэргэтин саргыны баҕарабыллара аргыс буолуохтун!

Сыыппара тылынан

⊙ *Олимпийскай оонньууларга Россия спортсменнара аан бастаан 1908 сылларга хаттыбыттара. Армейскай чилиэннээх (барабодуба 5 атлет) күүчэ хамаандата үүнэй ситиһиилэммитэ. Россияттан бастакы олимпийскай чемпионунан И. Панин-Коломенкин диэн хамнаһынан фигурной—ааттааһылаайын мастара буолбута. Тустууктар И. Ордов уонна А. Петров үрүҥ комус наҕараадаларын ылбыттара.*

⊙ *ССРС Олимпийскай комитета 1939 сылларга тэриллибитэ.*

⊙ *Советскай спортсменнар аан бастаан 1952 сылларга Хельсинкиэ ыытыллыбыт XV Олимпийскай оонньуулартан хаттыбыттара. Дискэни бырадыык чемпионката Нина Ромашкова (Пономарева) советскай спортсменнартан бастакынан педагогическай үрдүк кэрдиигэр тахсыбыта.*

⊙ *Хельсинки, Мельбурн, Рим, Токио, Мехико, Мюнхен уонна Монреаль спортивнай ареналарын үрдүкэ Советскай Союз Гимнэ спорт сайыгыы көрүүнэрэр олимпийскай чемпион үрдүк аатын ылбыт бойдуу чуолаттарын уонна кэргиттэрын чиэннэгэр 258 тэҥнэ оонньоммута.*

⊙ *Олимпиада-80-гэ спорт 21 көрүүгэр медаллар 203 комплектара оонньоҕуо.*

● Редакцияҕа сурук кэллэ

Үтүө санаалаахтарга

Кыбыыбытыгар баар күр оппут умайбытын тута көрөөт ыалларбыт Евдокия, Герасим Винокуровтар, Василий Жирков уонна уонча олохтоох оскуола үөрэнээччилэрэ, ыччаттар уу баһан умуруоран улахан кэмэҥу оҥордулар, полоокко туһүөхпүтүттэн сүһүйдүлэр.

Киниилэргэ ис сүрэхпиттэн улахан махталбын ыытабын, бары үтүөнү, дьону өрүүтүн үөрдэ сылдьалларыгар баҕарабын.

А. ПОПОВА.
Болтоҥо.

Редакторы солбуйаччы С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ

ГРАЖДАННАР! Кураан, сылаас күнэргэ тыаҕа, хонууга сылдьан УОТТАН сэрэнии быраабылаларын кытаанахтык тутуһуҥ. Уот барбытын көрдөргүт эрэ тута умуруорар дьаһаллары ылыҥ, сельсовет исполкомугар, милицияҕа, лесхоз үлэһиттэригэр биллэриҥ.

Лесхоз администрацията.

«Якутколхозстрой» ТМУ-гар бастайааннай үлэлиир ШОФЕРДАР уонна ТРАКТОРИСТАР наадалар.

ТМУ администрацията.

«Сельхозтехника» холбоһугун коллектива инженер-механик Феофанов Егор Дмитриевичкэ кини тапталыр аҕата

ФЕОФАНОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ

уһун ыарахан ыарыытыттан өлбүтүнэн дириҥ кутурҕанын тиэрдэр.

Иран: «АХШ—КЫЛААБЫНАЙ ӨСТӨӨХ»

Кэнники күннэргэ Ираҥҥа ис политическай ыһыы-майгы эмиэ эмиэхэ сытыырхайда. Тегеран радиотыгар тыл этэригэр президент Банисадр дойду билиҥги тутулуун сууллараарга уонна шах саҕаналаабы бэрээдэги челутэр туһэрэргэ туһаайыллыбыт заговор арыллыбытын туһунан иһитиннэрдэ. Государственнай переворот оторорго сорунуу Израиль уонна—кылаабынайынан—бу дойдуга бэйэтин сабыдыалын сүтэрбитин кытары эйэлэһиэн баҕарбат американскай империализм өйөбүллэриттэн оҥоһуллуна. Ис бытархайдарыгар диэри биллибит заговор киниэхэ шах режимин үрдүкү чиноһниктара уонна генералдара, Иран СВК-ҥин офицердарын ойуучу тутуллар аҕаналара, АХШ уонна Израиль атеннара кыттыбыттарын көрдөрөр.

Заговорщиктар бэйэлэрин кылаабынай базаларынан Иран соҕуруу оттүгэр баар Тебриз куората уонна Хүэстан провинцияны талбыттара. Онно хас да ый устата түөрэккэй баһыы-майгы бүрүүкээн турбута. 600 заговорщиктар хаайыллыбыллар. Трибунал барыгэбэринэн 20-тон тахса киһи өлөрүлүннэ.

Заговорщиктар өрө турбут комэрэгэр Иран кытылларыгар иккис американскай авианосец сир уонна сүүрбэ биэс ыраастаабынан, биллэрии харааблаллар тоҕуоруспуттара. Күрүөйэх шаҕы корпошчут уонна бастакы күннэртэн Иран революциятыгар өстөөхтүү сыһыаннаһар Египет дьаҕаны туора турбата. Заговорщиктар өрө /туруохтарын иккис күн иннинэ

Дан дойду тематыгар БЭСИЭДЭ

Египеккэ американскай «фантомнар» эскадрильялара кэлбитэ. Итинэн сибээстээн Египет Ираны утары бу дьыл муус устар 24 күнүгэр танныстыбыт байыаннай аванпоропуо кыттыбытын санатыахха наада. «Садат,—диэн этиллибитэ Тегеран радиотын комментарийыгар,— американскай империализмы кытары сөбүлэһии түһэрсибитэ, онно олоҕуран АХШ Ближнай Восток дойдуларын, чуолаан Ираны, утары агрессиятыгар Египет территориятын туһаныр кыахтаах».

Билиҥги заговор киниилэ ыйдарга соҕотох өрө буолбатаҕа—АХШ, киин союзтахтара уонна илии-атах буолааччылара Ираны утары уоһаһыныах хампаанньаны иитиэхэ өстөөхтүү дьайыылары тохтотор сыналарын суоҕун туоһута. Вашингтон сылтах быһыытынан Иран быраастаабыт түмүгэр хайыы-үйэ 20-тэн тахса тыһыынча киһи туораталыыра.

Итини сэрэ салалта пекке дьаһаллара дойдуга бары буттүүн биһирэбили ылабатахтарын аттыыһэ наада. Сотоҕуттаабыта дьахталлар общественнай олоҕу иһигэр киллэрэллэрин сибээстээн булгуччу чадыраах сылдьыһыны олохтуур туһунан быһаарыыны иттиннэ дьахталлар бары бииргэ исламскай тангастарын битэргэтэр бырайыагы утары демонстрациялара буолбута. Демократическай общественность итини таһынан прогрессивнай студенческай уонна атын тэриллэлэри утары реакционнай күүстэр киирэ-тахса сатаһыннарыын сэмэлиир.

События сайдыылара көрдөрөрүнэн, Холбоһуктаах Штаттар уонна дойду иһинээҕи итиннэ таҕ оттүнээҕи шах диэки хабааттыыллаах күүстэр Иран ис балаһыанньатын уустуктарын ыраастаан туһана сатыылларар. Киниилэр республиканскай режимы сууллараһыахтарын уонна Ираҥҥа бэйэлэрин дьонноруун туруоруохтарын баҕараллар. «Государственнай переворот оторорго сорунуу,—диэн балаһаттиир «Эттэлаат» хаһыат АХШ Ираҥҥа исламскай революция кылаабынай өстөөҕө буоларын өссө төгүл көрдэрдө».

Г. КУВАЛДИН.
(ССТА).

БИҺИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовай индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—21-395, отделлар—21-495, үөлсэй—21-505.

«Саҥа олох» («Новая жизнь»)—орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.

Индекс 60849. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам на якутском языке. Объем 1 печ. лист. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ с. Чурапча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3159.

№ ЗАКАЗА 87